



Crna Gora

Ministarstvo ekonomije

Direktorat za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju
i ekonomske odnose sa inostranstvom

Broj: 1001-801/10

Podgorica, 26.09.2014. godine



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLIJENO:	29.09. 2014. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	30-A/14-3/2
VEZA:	
EPA:	540 XXV
SKRAĆENICA:	PRILOG: 1

SKUPŠTINA CRNE GORE

PODGORICA

U skladu sa zaključcima sa 71 sjednice skupštinskog odbora za ekonomiju, a u vezi tehničke greške, prilikom dostavljanja Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o spoljnoj trgovini, u tekstu u kojem ga je Vlada utvrdila na sjednici od 4. jula 2014.godine, nije priložena druga stranica Izjave usklađenosti, koju vam dostavljamo u prilogu ovog akta.

S poštovanjem,



Rimski trg 46, 81000 Podgorica

Tel: (+382) 20 482 163; 234 676 Fax: (+382) 20 234 027

Web: www.mek.gov.me

Potpuno usklađeno / Fully harmonized	
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije	
32002R2368 Regulativa Savjeta (EZ-a) br. 2368/2002 od 20. decembra 2002. kojom se sprovodi sertifikacijski program Procesa Kimberley za međunarodnu trgovinu nebrušenim dijamantima / Council Regulation (EZ) No 2368/2002 of 20 December 2002 Implementing the Kimberley Process Certification Scheme for the International Trade in Rough Diamonds OJL 358, 31/12/2002.	
Djelimično usklađeno / Partly harmonized	
32009R1225 Regulativa Savjeta (EZ-a) br.1225/2009 od 30. novembra 2009 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Evropske zajednice / Council Regulation (EZ) No 1225/2009 of 30 November 2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community OJ L 343, 22.12.2009.	
Potpuno usklađeno / Fully harmonized	
32009R0260 Regulativa Savjeta (EZ-a) br.260/2009 od 26. februara 2009. o zajedničkim pravilima za uvoz / Council Regulation (EZ) No 260/2009 of 26 February 2009 on the common rules for import OJ L 084, 31.3.2009.	
Potpuno usklađeno / Fully harmonized	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrtu/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
Potpuna usklađenost s regulativom 32002R2368 postići će se donošenjem podzakonskih akata kojim će se urediti: definicije sertifikacionog programa Procesa Kimberley, sadržaj, uslovi i postupak izdavanja sertifikata, način i postupak uvoza nebrušenih dijamantata kao i uslove koje mora ispunjavati pošiljka, način pakovanja kao i postupak provjere ispunjenosti uslova uvoza nebrušenih dijamantata, obaveza nadležnog organa da dostavlja mjesečne izvještaje svih sertifikata, način pakovanja nebrušenih dijamantata za potrebe uvoza i izvoza, provjeru ispunjenosti uslova iz sertifikata, sertifikaciona šema Procesa Kimberli, nadležni organ prilikom uvoza nebrušenih dijamantata, izgled i sadržaj sertifikata („Kimberly Process Certificate“). Rok za donošenje podzakonskih akata je IV kvartal 2014.	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrtu/predloga propisa	
Sporazum o poljoprivredi; Sporazum o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera, Sporazum o tehničkim barijerama u trgovini Sporazum o primjeni člana VI Opšteg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994 (Sporazum o antidampingu); Sporazum o primjeni člana VII Opšteg sporazuma o	Agreement on Agriculture Agreement on the application of Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement on technical barriers to trade Agreement on Implementation of article VI of the General agreement on tariffs and trade 1994 (Anti-Dumping Agreement) Agreement on implementation of article VII of